

 Di rute go ka tshinyo mo tshimong- Dirisa metlhale ya go di koba mo tshimong.

 Akanya gore o ka tshela jang le ditlou, o dirisa maano kana kitso e o e itseng ka tsone-Go ka ntsha maduo

 Ka nako ya mariga, se tsamae kana go kgabaganya mela ya tsone mo; phakela ka nako ya (4-8am) le maitseboa ka (6pm-12am).

 Gakologelwa, ditlou di tlhaga mo bosigong.

 O se tsamae bosigo o sena lebone.

Bonnete ka ga Tlou



Tlou ya Afrika ke setshedi se se tona mo ditsheding tsotlhe.



Tlou e tona e ka tshwara bokete jwa **dikete tse thataro (6000kg)**.

Tlou e gola botshelo jwa yone jotlhe. **E kgona go gola selekano sa di metara tse tharo le bobedi (3.2m)**.



Tlou e ja selekanyo sa di pesente di le nne go ya ko go tse thataro goya ka bokete jwa mmele wa yone.

Tlou e ja bojang ga mmogo le ditlhare.



Tlou e dusa dikgwedi di le masome a mabedi le bobedi (22 Months). **Tlou e tsalwa ele bokete jwa lekgolo le masome a mabedi- 120kg.**



Tlou e tona e ka nwa metsi selekanyo sa **dilethara tse di makgolo mabedi (200L) ka letsatsi.**



Tlou e kgona go gola go fithelela dingwaga di le **masome a marataro go ya ko go masome a supa (60-70)**.



Kutlo le go dupelela ga tlou go kwa godimo, mme pono ya yone e kwa tlase.



Ditlou di tshela ka dithopha di eteletswe ke tse ditona tse di bidiwang **Beng ba mosepele.**

Dinaka ke Meno aa kwa godimo, **di kgona go gola botshelo jwa yone jotlhe.**



Tse ditonanyana di itirela dithopha tsa tsone ga di le dingwaga di le **lesome le bobedi go ya ko di le masome mabedi (12-20 years)**.



Palo ya ditlou tse di mo **borwa jwa Botswana ke dikite di le lekgolo le masome a mararo (130,000)**, tse di mo botlhaba tsatsi jwa **Okavango di dikite di le lesome le botlhano (18,000)**.



Ditlou tse di tsamaisang bana mo dithopheng, **di bogale ka gore di sireletsa bana ba tsone ba bannye.**



Ditlou tse di senang dinaka **di borai.**

GO ITSE GO LE GONTSI LELE TSA

Ecoexist Project

Tel: 683 0240 / 684 0290

Email: info@ecoexistproject.org

Department of Wildlife and National Parks

Tel: +267 687 6823 / +267 686 0368



Field Guide 3

Go itlhokomela mo ditlou

Ditlou ke diphologolo tse botlhale thata e bile di tshwana le batho ka ditsela tse di ntsi. Rotlhe re tlhoka metsi, dijo le lefelo le re ka tshelang mo go lone. Mme jalo, go kopanela lefelo le ditlou go ka nna thata! Jaanong lokwalo lo, lo re fa thuto le lesedi la go leka go tshela sentle, gammogo le go fokutsa kgotlhang e e fa gare ga le batho le ditlou.

Ke dire eng fa ke kopana le tlou?



Nna
kelotlhoko



O seka
wa sia



Emela tlou go tswaledisa
mosepele wa yone gore e fete



Leka go tlhloganya
megopolo/mekgwa a yone



O se tshube lebone go
lebagana le matlho a tlou



O seka wa hula
tlou ga e se fela
fa o feletswe
ke maano



O seka wa leka go tshosetsa
kana wa tshameka ka tlou
(thatathata fa o nole nnotagi)



O se kgweeletse koloi ka bonako. O seka wa ralala
ditlou ka lobelo lo logolo.

Mekgwa ya tlou

Ditlou ke ditshidi tse di tshelang ka go ja dimela, e bile di ka fitlhelwa mo mafelong a a farologanyeng jaaka mo mafelo a a bulegileng, dikgwa, mafelo a metsi (dinoka) le mo sekakeng. Di rata go nna mo mafelong a a gaufi le metsi. Tshinyo ya tsone fetotse gore di bediwe **beng ba lefatshe.**



Ditlou tse di Namagadi

Ditlou tse dinamagadi di rata go nna mo dithopheng, tse di akaretsang tlou e namagadi e rata go tsamaya le ngwana wa yone (**tlotswana**), kana tse dinamagadi di na le bana ba tsone. Dithopha tse di etlelelwa pele (**laolwa**) ke tlou e e godileng kana e tona go di fitlha tsotlhe e e nnang ele yone e e di gogang kwa tlhogo mo mosepeleng wa tsone.



Ditlou tse di Tonanyana

Ditlou tse di tonanyana di nale mkgwa wa go kgaogana le setlhopha sa ditlou fa di gorogile mo seemong sa kgolo (go aloga), mme go nale kgonagalo ya gore e nngwe e bo e nna e le nosi kgotsa le tse dingwe tse di tonnyana e le setlhopha. Ditlou tse di tonanyana tse di godileng di na le nako e di kopanang le setlhopha sa ditlou tse di namagadi mo ipaakanyong ya go dira bana. Ditlou tse di nang le keletso ya go kopana le tse di namagadi di felela di ntsha monko wa mofotso o o maswe di bo di tsenwa ke bogale thata mo sebakeng se sa go kgotsafatsa keletso ya go kopana le tse di namagadi. Se se thusa ditlou tse di tonanyana go nna le seriti go feta tse di namagadi.

Ditlou di bonlo ka kakaretso, mme di bogale e bile di borai fa o di tshwenya kana o di tshosa. Ka jalo, di a go tlhagisa pele di ka go tshasela.



Dikai Tse Di Supang Go Galefa Ga Tlou

1. GO NTSHA DITSEBE KO NTLE

⚠ Sekae sa ntlha se tlou e se dirang go ka go bontsha kana go go lemontsha gore ga e go batle ke sa go ntsha (tsholeletsa ditsebe kwa godimo) ditsebe ko ntle

2. GO SIKINYA TLHOGO

⚠ Sekai sa bobedi ke go tshikinya thogo.

3. GO KGWA LEFULO

⚠ Fa tlou e galefile thata e ntsha mofufutso o montsho fa gare ga matlho le ditsebe, o itse gore e a lwa.

Bogale Jwa Tlou

1. TSHIMOLOGO YA BOGALE

Nako le nako, fa tlou e galefa, e a gowa e bo e tsholeletsa ditsebe kwa godimo (ntsha ditsebe kwa ntle), go supa gore ga e a galefela go lwantsha motho. mo tshupong ya bogale jo, tlou e kgona go supa metsamao ee sa tlwaelesegang jaaka go ya kwa pele le morago kana go gowa pele ga e galefa.

🟡 **O ka dira eng:**



O seka wa sia



Ema o iketile



Opa diatla



Nna seopo se le sengwe fa le le bantsi



Tsholetsa matsogo le bo le kopanya le go gowa

Fa le diragatsa tseo tlou ga e kake ya tshweledisa bogale jwa yone e bile e ka boela kwa morago.

2. GO GALEFA MO GO FITELETSENG

Fa tlou e galefile thata e le mo ntlweng, e robatsa tlhogo le ditsebe e bo e go lwantsha e sa gowe.

🟡 **O ka dira eng?:**



Go katoga mo tseleng ya yone.



Dira modumo oo kwa godimo thata



Leka go ka palama selo se fetang seemo sa tlou, jaaka go palama seolo kana setlhare go dira gore o nne kwa godimo ga yone.



Latlha seaparo o bo o siela ntlheng e sele.

TLOU E E BATLANG GO KOPANA LE E NAMAGADI

Tlou e e kopanang le tse di namagadi ya mofofotso o o nang le monko e kgona go nna le dikae tsa bogale pele e ka batla go tlasela, jaanong ga go motlhofo go lemoga gore e tsene mo bogaleng kgotsa jang. O rotloediswa go nna le sebaka sa go lebelela sentle gore fa e dira dikae tsotlhe ka go latelana go tla go tlaselwa ke tlou. Bontsi jwa nako tlou ya mofuta o e nna e le nosi e tsholeditse tlhogo kwa godimo. E na le metsinyana a a elelang fa gare ga matlho le ditsebe. O ka e lemoga gape ka go ntsha motlhapo ganwe le gape wa monko o o bogale jo bo tseneletseng.

🟡 **O ka dira eng:**



Nna sekgele se se kgakala le yone




Tsaya tsela e sele

Dilo tse di botlhokwa tse o tlhokang go di itse ka tlou

Tlou e na le pono ee fa gare

Tlou e na le kutlo ee kwa godimo

Tlou e nale tupilelo ee kwa godimo



Phefo e botlhokwa mme o ka e dirisa ka nako le tsotlhe fa o kopana le tlou. Go botlhokwa gore fa o kopana le tlou, o nne tshabele kwa phefo e ya teng go itsa tlou gore e seka ya utlwa phefo ya gago.

Kgang kgolo ke go tla go tshosa tlou.

Leka go sala morago dikgakololo tse di latelang:



Tsamaya ka bonya kana ka kelotlhoko nako tsotlhe fa o atamela gaufi le tlou.



Nna sekgelenyana le tlou, o seka wa leka go nna gaufi thata le yone.



O seka wa itshupa ka go tswela tlou ka tshoganyetso- Go botlhokwa go tsosa/dira modumo kana go opela fa o tsamaya mo sekgweng gore ditlou di itse gore go na le motho yo o tlang.



O seka wa atamela tlou ka fa morago-ga e bone kwa sentle selo se se kwa morago ga yone.



Fa go tlamega kgotsa go leta, latela ditlou le le setlhopha le di tswela kwa pele, moo go di dira gore di sie.



Tlou fa e le nosi, e na le mokgwa o o sa tshwaneng le wa tse dingwe. Bontsi jwa tsone ga di batle go ka kopana le motho gotlhelele, mme tse dingwe ke tse di batlang go senya dijalo kana go tlasela batho.



Tlou e a gakologelwa kana ga e le bale ditragalo tsa bogologolo tse e eleng ya kopana le tsone. Fa tlou e ele ya kopana kana ya tshwenngwa ke motho, e nna borai mo bathong ba bangwe mo esagong.



Ditlou tse di namagadi di siame e bile ga di rate go ka tshwenngwa, mme di borai thata fa o tla gaufi le tsone.



Ditlou tse di tonanyana di bonolo e bile di dingalo go ka kojwa fa di iketlile, mme fa o dirisa pipiri, dibagabiki le terata ya motlakasi mo lethakoreng go ka fokotsa bodiphatsa kana tshenyo ya tsone.

Re ka kopanela jang lefelo le ditlou?

Re le batho, go na le dingwe tse re ka di dirang gore re seka ra gotlhagotlhana le ditlou le go tshela mmogo kana re kopanela lefelo le tsone sentle di sa re tshwenye le rona go di tshwenya.



O seka wa lema kana wa dira motse mo patleng(mela) wa ditlou.



Tlotla mafelo a ditlou- itse motsamao le di nako tsa tsone le gore di bona kae metsi le dijo ka nako e e rileng. Di tlhoka mafelo a di nwang metsi kwa go one le a di tshelang mo go one nako tsotlhe.



Ithute mekgwa ya botshelo jwa tsone- Itse dikae le borai jwa tsone.